

Izvještaj o javnom objavljivanju NLB Banke AD Podgorica 30.6.2026. (polugodišnji)



Sektor kontrole upravljanja rizicima
U Podgorici, avgust 2026. godine

U skladu sa Odlukom o javnom
objavljivanju podataka o kreditnoj
instituciji

Sadržaj

1. Uvod	4
2. Podaci o regulatornom kapitalu	5
3. Podaci o zahtjevima za kapital i iznosa rizikom ponderisanih izloženosti	5
4. Podaci o izloženosti kreditnom riziku druge ugovorne strane	5
5. Podaci o kontracikličnom baferu kapitala	6
6. Podaci o izloženosti kreditnom riziku i riziku razvodnjavanja	6
7. Podaci o primjeni standardizovanog pristupa	13
8. Podaci o izloženosti tržišnom riziku prema standardizovanom pristupu	19
9. Podaci o izloženosti riziku kamatne stope iz pozicija kojima se ne trguje	19
10. Podaci o izloženosti pozicijama sekjuritizacije	20
11. Podaci o rizicima povezanim sa životnom sredinom, društvom i upravljanjem	20
12. Podaci o agregatnoj izloženosti prema subjektima bankarstva u sjenci	21
13. Podaci o koeficijentu finansijskog leveridža	21
14. Podaci o zahtjevu za likvidnost	22
15. Podaci o primjeni IRB pristupa na kreditni rizik	23
16. Podaci u vezi primjene tehnika ublažavanja kreditnog rizika	24
17. Podaci u vezi primjene internih modela za tržišni rizik	30

1. Uvod

Evropska regulativa na području adekvatnosti kapitala koja se temelji na načelima Bazela, između ostalog, predviđa transparentnost bankarskog poslovanja. Evropske banke dužne su objaviti određene informacije koje treba da omoguće dovoljan nivo informisanosti potencijalnim investitorima o rizicima kojima je banka izložena u svakodnevnom poslovanju.

U Crnoj Gori područje obaveznih objavljivanja uređuje Odluka o javnom objavljivanju podataka o kreditnoj instituciji (u daljem tekstu Odluka). U skladu sa tom odlukom, NLB Banka objavljuje informacije za 30.6.2026. godine. Odluka predviđa da velika kreditna institucija polugodišnje javno objavljuje podatke iz:

- člana 6 stav 1 tačka 1 ove odluke;
- člana 8 stav 1 tačka 5 ove odluke;
- člana 9 stav 1 tač. 5 do 12 ove odluke;
- člana 10 ove odluke;
- člana 11 stav 1 tač. 3, 5, 6 i 7 ove odluke;
- člana 13 stav 1 tačka 5 ove odluke;
- člana 14 ove odluke;
- člana 18 stav 1 tač. 1 i 2 ove odluke;
- člana 19 stav 1 tač. 10 do 12 ove odluke;
- člana 20 ove odluke;
- člana 21 ove odluke;
- člana 23 stav 1 tač. 1 i 2 ove odluke;
- člana 24 stav 3 ove odluke;
- člana 25 stav 1 tačka 7 ove odluke;
- člana 26 stav 1 tač. 6 do 10 ove odluke.

Podatke i informacije koji su predmet javnog objavljivanja u skladu sa Odlukom, Banka je dužna da objavljuje na svojoj internet stranici.

Upravni odbor Banke je, u skladu sa članom 2 Odluke, stav 3, usvojio Proceduru o objavljivanju podataka od strane NLB Banke AD Podgorica, koja sadrži:

- obim informacija koje se objavljuju (kapital, rizici, upravljanje, ESG itd.)
- učestalost (godišnje, polugodišnje, kvartalno)
- kanale objave (web sajt, godišnji izvještaj)
- starateljstvo nad podacima

U skladu sa članom 2, stav 4 ove Odluke, direktor organizacione jedinice Upravljanje rizicima, Ivan Jovanović, kao član višeg rukovodstva Banke, potvrđuje da je NLB Banka AD Podgorica javno objavila podatke na 30.6.2026. godine, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i navedenim internim aktom Banke (Procedura o objavljivanju podataka od strane NLB Banke AD Podgorica).

2. Podaci o regulatornom kapitalu

3. Podaci o zahtjevima za kapital i iznosa rizikom ponderisanih izloženosti

Iznos ukupne izloženosti riziku bez primjene donje granice izračunat u skladu sa članom 114 stav 4 Odluke o adekvatnosti kapitala i iznos standardizovane ukupne izloženosti riziku u skladu sa članom 114 stav 5 Odluke o adekvatnosti kapitala, razvrstane prema različitim kategorijama rizika ili izloženosti riziku koji su utvrđeni u Dijelu trećem Odluke o adekvatnosti kapitala, uz objašnjenje efekta primjene donjih granica i neodbijanja stavki od regulatornog kapitala na obračun regulatornog kapitala i iznosa rizikom ponderisanih izloženosti (član 8 stav 1 tačka 5 Odluke);

Banka primjenjuje standardizovani pristup za sve kategorije rizika. Shodno tome, iznos ukupne izloženosti riziku bez primjene donje granice jednak je standardizovanoj ukupnoj izloženosti riziku. Primjena donje granice nema efekta na iznos rizikom ponderisane aktive, niti na regulatorni kapital.

4. Podaci o izloženosti kreditnom riziku druge ugovorne strane

U skladu sa članom 9 stav 1 tač. 5 do 12 Odluke, niže dostavljamo podatke po stanju na 30.6.2026. godine (u 000 EUR).

PRISTUP	BROJ TRANSAKCIJA	ZAMIŠLJENA (HIPOTETIČKA) VRIJEDNOST	TRENUTNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST, POZITIVNA	TRENUTNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST, NEGATIVNA	TROŠKOVI ZAMJENE	POTENCIJALNA BUDUĆA IZLOŽENOST	α KORIŠĆENA ZA IZRAČUNAVANJE REGULATORNOG IZNOSA IZLOŽENOSTI	IZNOS IZLOŽENOSTI PRIJE PRIMJENE TEHNIKA UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA	IZNOS IZLOŽENOSTI NAKON PRIMJENE TEHNIKA UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA	IZNOS IZLOŽENOSTI		RIZIKOM PONDERISANI IZNOS IZLOŽENOSTI	
										Pozicije tretirane prema standardizovanom pristupu za kreditni rizik		Pozicije tretirane prema standardizovanom pristupu za kreditni rizik	
Metoda originalne izloženosti (za derivate)	5	60,000	0	-897	0	923	1.40	1,292	1,292	1,292		646	

5. Podaci o kontracikličnom baferu kapitala

Iznos specifičnog kontracikličnog bafera kapitala kreditne institucije (član 10 stav 1 tač. 2 Odluke)

Iznos specifičnog kontracikličnog bafera kapitala koji se primjenjuje na Banku na 30.6.2026. godine iznosi 1%.

Geografska distribucija iznosa izloženosti i iznosa kreditnih rizikom ponderisanih izloženosti koja se koristi kao osnova za izračunavanje kontracikličnog bafera kapitala (član 10 stav 1 tač. 1 Odluke), data je u pregledu u tački 6.

6. Podaci o izloženosti kreditnom riziku i riziku razvodnjavanja

Iznos i kvalitet izloženosti za kredite (kvalitetni, nekvalitetni i restrukturirani), izloženosti po osnovu dužničkih hartija od vrijednosti i vanbilansne izloženosti, uključujući akumulirano umanjenje vrijednosti, rezervacije i promjene negativnih fer vrijednosti zbog kreditnog rizika i iznosa primljenog kolaterala i finansijskih jemstava

Izloženosti po stepenu kreditnog kvaliteta (stavke bilansa)

u 000 Eur

Stavke aktive bilansa	Novčani kolateral	Ostali kolaterali	Klasifikacija					Ukupno
			A	B	C	D	E	
	1	2	3	4	5	6	7	
								8=3+4+5+6+7
Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	6,897	2,012,091	816,104	199,507	6,898	688	3,583	1,026,780
kredit i potraživanja od kreditnih institucija			126,808					126,808
kredit i potraživanja od klijenata	6,897	2,012,089	634,289	199,507	6,898	688	3,582	844,964
hartije od vrijednosti			50,959					50,959
ostala finansijska sredstva		2	4,048				1	4,049
Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	0	0	14,653	0	0	0	0	14,653
hartije od vrijednosti			14,653					14,653
Ukupni bruto krediti	6,897	2,004,923	632,422	199,507	6,898	685	3,582	843,094
Kamatna potraživanja	1	765	180	142	22	6	84	434
kamata na kredite i potraživanja od klijenata	1	765	176	142	22	6	84	430
kamata na bruto kredite	1	765	175	142	22	6	84	429
Vremenska razgraničenja	7	4,417	1,069	-158	-35	-3	-13	860
vremenska razgraničenja na kredite i potraživanja od klijenata	7	4,417	226	-158	-35	-3	-13	17
vremenska razgraničenja na hartije od vrijednosti			843					843
vremenska razgraničenja na bruto kredite	7	4,417	226	-158	-35	-3	-13	17
Ukupni iznos bruto kredita i potraživanja	6,905	2,017,271	761,503	199,491	6,885	691	3,653	972,223
Ukupni iznos hartija od vrijednosti	0	0	66,455	0	0	0	0	66,455

Ostale stavke aktive na koje se izdvajaju rezervacije za potencijalne gubitke	1	82	2,171	369	107	54	634	3,335
Ukupni iznos rezervacija za potencijalne gubitke <u>za sve</u> pozicije aktive na koje se izdvajaju rezervacije			4,163	6,049	2,502	522	4,288	17,524
Ukupni iznos ispravki vrijednosti <u>za sve</u> pozicije aktive na koje se izdvajaju rezervacije			2,834	4,110	3,387	560	3,944	14,835
Bilansna aktiva na koju se ne izdvajaju rezerve za potencijalne gubitke								170,862
UKUPNA BRUTO AKTIVA								1,216,924
UKUPNA NETO AKTIVA								1,202,089

Izloženosti po stepenu kreditnog kvaliteta (stavke vanbilansa)

u 000 Eur

Stavke aktive vanbilansa	Novčani kolateral	Ostali kolaterali	Klasifikacija					Ukupno
			A	B	C	D	E	
	1	2	3	4	5	6	7	8 (3+4+5+6+7)
Izdate garancije	2,522	93,701	53,345	24,567	413	0	0	78,325
Date kreditne obligacije (odobreni, a neiskorišćeni krediti)	239	15,476	18,792	3,031	51	0	4	21,878
Nepokrivena kreditna pisma (akreditivi)	0	3,792	2,932	0	0	0	0	2,932
Vanbilans na koji se izdvajaju rezervacije za potencijalne gubitke	2,761	112,970	75,069	27,598	464	0	4	103,135
Rezervacije za potencijalne gubitke po vanbilansnim stavkama			369	641	80	0	4	1,093
Rezervisanja za gubitke po vanbilansu			305	425	334	0	2	1,066
Vanbilans ukupno								6,087,317

Restrukturirani krediti i potraživanja

u 000 Eur

opis pozicije	iznos restruktuiranih potraživanja	broj partija koje su restruktuirane
kredit	6,840	117
ostala potraživanja	1	17
ukupan iznos kredita i potraživanja	6,841	134

Bruto knjigovodstvene vrijednosti izloženosti koje su u statusu neizmirenja obaveza i koje nijesu u tom statusu, akumulirane opšte i specifične ispravke vrijednosti za kreditni rizik, akumulirani otpisi koji se odnose na te izloženosti i neto knjigovodstvene vrijednosti i njihova distribucija prema geografskom području i vrsti djelatnosti te za kredite, dužničke hartije od vrijednosti i vanbilansne izloženosti;

Bruto knjigovodstvene vrijednosti bilansnih izloženosti sa pripadajućim ispravkama vrijednosti razvrstane u zavisnosti od statusa neispunjenja obaveza prikazane su u tabeli ispod. Pod statusom neispunjenja obaveza podrazumijevaju se nekvalitetne izloženosti klasifikovane u kategorije C, D i E.

U 000 Eur

Stavke aktive bilansa	Kvalitetna aktiva	Nekvalitetna aktiva	Ukupno
Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	1,015,611	11,169	1,026,780
kredit i potraživanja od kreditnih institucija	126,808	0	126,808
kredit i potraživanja od klijenata	833,796	11,168	844,964
hartije od vrijednosti	50,959	0	50,959
ostala finansijska sredstva	4,048	1	4,049
Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	14,653	0	14,653
hartije od vrijednosti	14,653	0	14,653
Ukupni bruto krediti	831,929	11,165	843,094
Kamatna potraživanja	322	112	434
kamata na kredite i potraživanja od klijenata	318	112	430
kamata na bruto kredite	317	112	429
Vremenska razgraničenja	911	-51	860
vremenska razgraničenja na kredite i potraživanja od klijenata	68	-51	17
vremenska razgraničenja na hartije od vrijednosti	843	0	843
vremenska razgraničenja na bruto kredite	68	-51	17
Ukupni iznos bruto kredita i potraživanja	960,994	11,229	972,223
Ukupni iznos hartija od vrijednosti	66,455	0	66,455
Ostale stavke aktive na koje se izdvajaju rezervacije za potencijalne gubitke	2,540	795	3,335
Ukupni iznos rezervacija za potencijalne gubitke <u>za sve</u> pozicije aktive na koje se izdvajaju rezervacije	10,212	7,312	17,524
Ukupni iznos ispravki vrijednosti <u>za sve</u> pozicije aktive na koje se izdvajaju rezervacije	6,944	7,891	14,835

Vanbilansne izloženosti sa pripadajućim rezervisanjima za gubitke razvrstane u zavisnosti od statusa neispunjenja obaveza prikazane su u tabeli ispod

U 000 Eur

Stavke aktive vanbilansa	Kvalitetni vanbilans	Nekvalitetni vanbilans	Ukupno
Izdate garancije	77,912	413	78,325
Date kreditne obligacije (odobreni, a neiskorišćeni krediti)	21,823	55	21,878
Nepokrivena kreditna pisma (akreditivi)	2,932	0	2,932

Vanbilans na koji se izdvajaju rezervacije za potencijalne gubitke (1+2+3+4+5+6)	102,668	468	103,135
Rezervacije za potencijalne gubitke po vanbilansnim stavkama	1,010	83	1,093
Rezervisanja za gubitke po vanbilansu	730	336	1,066

Tokom 2026. godine, Banka je nije imala prenos nekvalitetnih potraživanja na vanbilans.

U tabeli ispod prikazana je distribucija *bruto kredita* prema *geografskom području* (u 000 Eur).

Opština	Iznos kredita	Regija	Iznos kredita
Andrijevića	891	Sjever	99,359
Bar	54,084	Centar	646,772
Berane	21,396	Jug	269,320
Bijelo Polje	42,257	Ostalo	931
Budva	70,027		
Cetinje	22,543		
Danilovgrad	17,915		
Gusinje	105		
Herceg			
Novi	40,185		
Kolašin	6,221		
Kotor	53,707		
Mojkovac	4,837		
Nikšić	66,704		
Opština			
Tuzi	5,665		
Ostalo	931		
Petnjica	36		
Plav	1,298		
Plužine	315		
Pljevlja	17,470		
Podgorica	530,617		
Rožaje	4,039		
Šavnik	146		
Tivat	30,223		

Ulcinj	21,094
Zeta	3,329
Žabljak	348
Ukupno	1,016,382

U tabeli ispod prikazana je distribucija *bruto kredita* prema *industrijama* (u 000 Eur).

Djelatnost	Iznos kredita
Administrativne i pomocne uslužne djelatnosti	1,661
Drz.uprava i odbrana i obav.socijalno osiguranje	60,991
Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja	5,569
Fizička lica	601,996
Građevinarstvo	21,094
Informisanje i komunikacije	3,710
Obrazovanje	222
Ostale uslužne djelatnosti	11,604
Ostalo	2,702
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	2,720
Poslovanje nekretninama	16,009
Prerađivačka industrija	20,786
Saobraćaj i skladištenje	8,648
Snabdijevanje električnom energijom	9,692
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	7,003
Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikla	77,262
Umjetnicke,zabavne i rekreativne djelatnosti	2,950
Usluge pružanja smještaja i ishrane	27,766
Vadjenje ruda i kamena	2,361
Zdravstvo i socijalna zaštita	462
Ukupno	885,207

U tabeli ispod prikazana je distribucija *vanbilansa* prema *geografskom području* (u 000 Eur).

Opština	Iznos vanbilans	Opština	Iznos vanbilans
----------------	------------------------	----------------	------------------------

Andrijevica	13	Sjever	11,504
Bar	8,705	Centar	133,753
Berane	1,534	Jug	38,928
Bijelo Polje	4,285	Ostalo	0
Budva	13,449		
Cetinje	5,995		
Danilovgrad	3,777		
Gusinja	1		
Herceg			
Novi	5,691		
Kolašin	257		
Kotor	5,909		
Mojkovac	950		
Nikšić	12,534		
Opština			
Tuzi	2,367		
Ostalo	0		
Petnjica	1		
Plav	7		
Plužine	17		
Pljevlja	4,012		
Podgorica	106,333		
Rožaje	384		
Šavnik	30		
Tivat	1,907		
Ulcinj	3,267		
Zeta	2,747		
Žabljak	13		
Ukupno	184,185		

U tabeli ispod prikazana je distribucija *vanbilansa* prema *djelatnostima* (u 000 Eur).

Industrija	Iznos vanbilans
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	378

Drž.uprava i odbrana i obav.socijalno osiguranje	70
Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	363
Fizička lica	28,157
Građevinarstvo	26,692
Informisanje i komunikacije	287
Obrazovanje	833
Ostale uslužne djelatnosti	3,392
Ostalo	747
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	1,263
Poslovanje nekretninama	2,997
Prerađivačka industrija	6,853
Saobraćaj i skladištenje	15,765
Snabdijevanje električnom energijom	2,052
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	14,776
Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikla	67,604
Umjetnicke,zabavne i rekreativne djelatnosti	105
Usluge pružanja smještaja i ishrane	11,525
Vadjenje ruda i kamena	250
Zdravstvo i socijalna zaštita	75
Ukupno	184,185

U tabeli ispod prikazana je geografska distribucija dužničkih hartija od vrijednosti (fer vrijednost u 000 EUR). U pitanju su hartije od vrijednosti čiji je izdavalac država.

Država	Iznos
Finska	1,855
Belgija	3,848
EU Supranational	18,840
Crna Gora	41,056
Ukupno	65,600

Sve promjene bruto iznosa bilansnih i vanbilansnih izloženosti koje su u statusu neizmirenja obaveza, a naročito podatke o početnom i završnom stanju tih izloženosti, bruto iznosu bilo koje izloženosti koja je prešla u status neizmirenja obaveza ili koja podliježe otpisu;

Razvrstavanje kredita i dužničkih hartija od vrijednosti prema preostalom roku do dospelja.

Kredit i dužničke hartije od vrijednosti razvrstani prema preostalom ugovorenom roku do dospelja prikazani su u tabeli ispod (u 000 EUR).

Finansijska aktiva u bilansu stanja	1 - 7 dana	8 - 15 dana	16 - 30 dana	31 - 90 dana	91 - 180 dana	181 - 365 dana	1 - 2 godine	2 - 3 godine	3 - 4 godine	4 - 5 godina	5-10 godina	Preko 10 godina	UKUPNO
Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	138,738	5,329	13,406	34,210	48,930	87,761	94,409	80,971	81,911	80,970	188,267	159,027	1,013,926
potraživanja od banaka (sredstva kod banaka)	126,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,808
potraživanja od klijenata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kredit bankama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kredit klijentima	5,027	5,413	11,578	34,750	49,702	86,428	82,249	82,249	82,249	82,249	161,537	161,537	844,965
hartije od vrijednosti	6,997	0	0	0	0	0	13,613	0	952	0	29,397	0	50,959
ostala finansijska sredstva	0	0	1,373	0	0	2,676	0	0	0	0	0	0	4,049
kamatna potraživanja, vremenska razgraničenja i ispravke vrijednosti	-94	-84	455	-540	-772	-1,343	-1,453	-1,278	-1,290	-1,279	-2,667	-2,510	-12,855
Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	0	0	248	0	0	0	9,840	0	4,801	0	0	13	14,902
hartije od vrijednosti	0	0	0	0	0	0	9,840	0	4,801	0	0	13	14,654
kamatna potraživanja, vremenska razgraničenja i ispravke vrijednosti	0	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248
Ostala sredstva			2,648	1,148		82	0	0	0	982	0	354	5,214
Ukupno	255,609	5,413	15,599	35,898	49,702	89,186	105,702	82,249	88,002	83,231	190,934	185,780	1,187,302

7. Podaci o primjeni standardizovanog pristupa

U skladu sa članom 13 stav 1 tač. Odluke, niže dostavljamo podatke po stanju na 30.6.2026. godine (u 000 EUR).

R.br	Opis pozicije	Bruto izloženost	Veća rezerva (ispravka vrijednosti/rezervacija)	Neto izloženost	(-) GARANCIJE I DRUGA JEMSTVA	(-) FINANSIJSKI KOLATERAL: JEDNOSTAVNA METODA	IZLOŽENOST NAKON PRIMJENE TEHNIKA UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA	Iznos RWA nakon primjene dodatnog pondera za SME i infrastrukturne projekte
------	---------------	------------------	---	-----------------	-------------------------------	---	--	---

I		UKUPNE BILANSNE IZLOŽENOSTI KOJE PODLIJEŽU KREDITNOM RIZIKU	1,213,705	21,085	1,192,619	1,304	6,857	1,185,762	521,176
a.	od čega: novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka		141,007	0	141,007			141,007	0
b.	od čega: krediti i potraživanja		978,178	20,427	957,752	1,304	6,857	950,895	484,211
c.	od čega: hartije od vrijednosti		66,456	659	65,797			65,797	13
f.	od čega: ostalo		28,064	0	28,064			28,064	28,064
g.	od čega: iznos usklađivanja ponderisanih vrijednosti								8,888
1.	izloženosti prema centralnim vladama i centralnim bankama (član 151)		74,761	755	74,006	0	0	75,310	0
1.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza		1	1	0			0	0
1.2.	izloženosti prema Vladi CG i CBCG denominovane i sa izvorima sredstava u <u>EUR</u> valuti		50,001	630	49,371			50,675	0
1.9.	ukupna izloženost prema centralnim vladama i centralnim bankama		74,760	754	74,006	0	0	75,310	0
2.	izloženosti prema jedinicama regionalne ili lokalne samouprave		5,587	95	5,492	1,304	0	4,188	838
2.2.	izloženosti prema lokalnim samoupravama u Crnoj Gori		5,586	95	5,492	1,304	0	4,188	838
2.6.	ukupna izloženost prema jedinicama regionalne ili lokalne samouprave		5,586	95	5,492	1,304	0	4,188	838
3.	izloženosti prema subjektima javnog sektora		290	180	111	0	0	111	111
3.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza		178	178	0			0	0
3.8.	ukupna izloženost prema subjektima javnog sektora		113	2	111	0	0	111	111
6.	izloženosti prema kreditnim institucijama		126,812	634	126,178	0	0	126,178	25,447
6.2.	izloženosti prema kreditnim institucijama koje <u>imaju</u> rejting priznate ECAI, čiji je inicijalni rok dospijeca 3 mjeseca ili kraće i izloženosti koji proizilaze iz kretanja robe preko nacionalnih granica sa inicijalnim rokom dospelja 6 mjeseci ili kraće		126,514	633	125,882			125,882	25,176
6.6.	izloženosti koje <u>nemaju</u> rejting priznate ECAI sa izvornim rokom dospelja 3 mjeseca ili kraće i izloženosti koji proizilaze iz kretanja robe preko nacionalnih granica sa inicijalnim rokom dospelja 6 mjeseci ili kraće u nacionalnoj valuti		32	0	32			32	6
6.7.	izloženosti koje <u>nemaju</u> rejting priznate ECAI sa izvornim rokom dospelja 3 mjeseca ili kraće i izloženosti koji proizilaze iz kretanja robe preko		266	1	264			264	264

6.11.	ukupna izloženost prema kreditnim institucijama	126,812	634	126,178	0	0	126,178	25,447
7.	izloženosti prema privrednim društvima (corporate)	108,707	3,163	105,544	0	2,837	102,707	88,273
7.2.	izloženosti prema SME (koji ne zadovoljava kriterijume za retail)	75,403	1,045	74,358		500	73,858	59,424
7.8.	izloženosti prema ostalim privrednim društvima	30,697	725	29,972		2,337	27,635	27,635
7.10.	ukupna izloženost prema privrednim društvima	106,100	1,770	104,330	0	2,837	101,493	87,058
8.	izloženosti prema retail-u	355,959	10,666	345,294	0	3,872	341,422	259,336
8.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza	7,446	5,738	1,708			1,708	1,708
8.4.	izloženosti prema fizičkim licima sa valutnom neusklađenošću na koje se primjenjuje multiplikator 1,5	17,300	288	17,012		72	16,940	19,098
8.6.	izloženosti prema SME	23,167	478	22,689		137	22,552	12,887
8.8.	ukupna izloženost prema retail-u	348,513	4,927	343,586	0	3,872	339,714	257,628
9.	izloženosti obezbijeđene stambenim nepokretnostima	283,492	2,945	280,546	0	38	280,508	57,514
9.2.	izloženosti prema fizičkim licima kod kojih nema valutne neusklađenosti	242,855	2,315	240,541	0	27	240,513	48,202
9.2.1.	od čega: izloženosti nijesu IPRE	240,271	2,272	237,999		27	237,972	47,594
9.2.2.	od čega: izloženosti su IPRE, zadovoljen uslov iz čl. 163 st.3	1,713	33	1,680			1,680	336
9.2.3.	od čega: izloženosti su IPRE, nije zadovoljen uslov iz čl. 163 st. 2 t.1 al. 2	871	10	861			861	272
9.3.	izloženosti prema fizičkim licima sa valutnom neusklađenošću na koje se primjenjuje multiplikator 1,5	20,975	199	20,776	0	11	20,765	6,240
9.3.1.	od čega: izloženosti nijesu IPRE	20,906	198	20,708		11	20,697	6,209
9.3.3.	od čega: izloženosti su IPRE, nije zadovoljen uslov iz čl. 163 st. 2 t.1 al. 2	68	0	68			68	31
9.4.	izloženosti prema SME	17,728	394	17,334	0	0	17,334	2,692
9.4.1.	od čega: izloženosti nijesu IPRE	17,728	394	17,334			17,334	2,692
9.5.	izloženosti prema privrednim društvima	1,934	38	1,896	0	0	1,896	379
9.5.1.	od čega: izloženosti nijesu IPRE	1,934	38	1,896			1,896	379
9.7.	ukupne izloženosti obezbijeđene stambenim nepokretnostima	283,492	2,945	280,546	0	38	280,508	57,514
10.	izloženosti obezbijeđene poslovnim nepokretnostima	71,782	1,080	70,702	0	110	70,592	38,087

10.2.	izloženosti prema fizičkim licima kod kojih nema valutne neusklađenosti	8,848	143	8,704	0	0	8,704	5,223
10.2.1.	od čega: izloženosti nijesu IPRE	8,848	143	8,704			8,704	5,223
10.3.	izloženosti prema fizičkim licima <u>sa valutnom neusklađenošću</u> na koje se primjenjuje multiplikator 1,5	1,493	18	1,474	0	0	1,474	1,327
10.3.1.	od čega: izloženosti nijesu IPRE	1,493	18	1,474			1,474	1,327
10.4.	izloženosti prema SME	41,366	610	40,756	0	110	40,647	19,677
10.4.1.	od čega: izloženosti nijesu IPRE	41,366	610	40,756		110	40,647	19,677
10.5.	izloženosti prema privrednim društvima	20,075	308	19,767	0	0	19,767	11,860
10.5.1.	od čega: izloženosti nijesu IPRE	20,075	308	19,767			19,767	11,860
10.7.	ukupne izloženosti obezbijedene poslovnim nepokretnostima	71,782	1,080	70,702	0	110	70,592	38,087
11.	ADC izloženosti	17,231	1,568	15,663	0	0	15,238	22,856
11.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza	1,793	1,367	426			426	
11.2.	od čega: izloženosti za sticanje zemljišta u cilju razvoja i izgradnje stambene nepokretnosti	1,744	17	1,726			1,726	2,589
11.4.	od čega: izloženosti za finansiranje razvoja i izgradnje stambene nepokretnosti	13,156	164	12,993			12,993	19,489
11.5.	od čega: izloženosti za finansiranje razvoja i izgradnje poslovne nepokretnosti	538	20	518			518	778
11.6.	ukupne ADC izloženosti	15,438	201	15,238	0	0	15,238	22,856
12.	izloženosti sa statusom neizmirenja obaveza	12,024	8,677	3,348	0	0	3,348	3,561
16.	izloženosti po osnovu ulaganja u kapital	13	0	13	0	0	13	13
16.1.	izloženosti po osnovu ulaganja u kapital	13		13			13	13
16.3.	ukupna izloženost po osnovu ulaganja u kapital	13	0	13	0	0	13	13
17.	ostale stavke aktive	169,071	0	169,071	0	0	169,071	28,064
17.4.	gotovina (novac u blagajnama i trezoru) i gotovinski ekvivalenti	141,007		141,007			141,007	0
17.7.	materijalna aktiva (zemljišta, zgrade kreditne institucije)	21,297		21,297			21,297	21,297
17.8.	stečena aktiva	982		982			982	982
17.9.	ostale stavke aktive (plaćanja unaprijed, ostala potraživanja)	5,785		5,785			5,785	5,785
17.10.	ukupna izloženost prema ostalim stavkama aktive	169,071	0	169,071	0	0	169,071	28,064
II	UKUPNE BILANSNE IZLOŽENOSTI	1,213,705	21,085	1,192,619	1,304	6,857	1,185,762	521,176
III	UKUPNE VANBILANSNE IZLOŽENOSTI KOJE PODLIJEŽU KREDITNOM RIZIKU	208,759	1,726	207,033	23	2,482	204,528	41,225
a.	od čega: garancije	78,313	1,133	77,180	20	2,266	74,894	33,438

b.	od čega: akreditivi	2,932	15	2,917	0	0	2,917	1,332
c.	od čega: kreditne obligacije	127,513	577	126,936	3	216	126,717	6,263
e.	od čega: iznos usklađivanja ponderisanih vrijednosti							192
1.	izloženosti prema centralnim vladama i centralnim bankama	20	0	20	0	0	20	0
1.2.	izloženosti prema Vladi CG i CBCG denominovane i sa izvorima sredstava u EUR valuti	20	0	20			20	0
1.9.	ukupna izloženost prema centralnim vladama i centralnim bankama	20	0	20	0	0	20	0
3.	izloženosti prema subjektima javnog sektora	243	3	239	0	0	239	63
3.7.	ostale izloženosti prema subjektima javnog sektora	243	3	239			239	63
3.8.	ukupna izloženost prema subjektima javnog sektora	243	3	239	0	0	239	63
6.	izloženosti prema kreditnim institucijama	1,832	9	1,823	20	0	1,803	856
6.2.	izloženosti prema kreditnim institucijama koje imaju rejting priznate ECAI, čiji je inicijalni rok dospijeca 3 mjeseca ili kraće i izloženosti koji proizilaze iz kretanja robe preko nacionalnih granica sa inicijalnim rokom dospijeca 6 mjeseci ili kraće	135	1	134	20	0	114	11
6.7.	izloženosti koje nemaju rejting priznate ECAI sa izvornim rokom dospijeca 3 mjeseca ili kraće i izloženosti koji proizilaze iz kretanja robe preko nacionalnih granica sa inicijalnim rokom dospijeca 6 mjeseci ili kraće u drugoj valuti	1,697	9	1,689	0		1,689	844
6.11.	ukupna izloženost prema kreditnim institucijama	1,832	9	1,823	20	0	1,803	856
7.	izloženosti prema privrednim društvima (corporate)	116,210	769	115,441	0	1,661	113,780	25,310
7.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza	36	34	2			2	1
7.2.	izloženosti prema SME (koji ne zadovoljava kriterijume za retail)	80,960	541	80,419	0	1,661	78,757	19,577
7.8.	izloženosti prema ostalim privrednim društvima	35,215	194	35,021	0	0	35,021	5,731
7.10.	ukupna izloženost prema privrednim društvima	116,174	735	115,439	0	1,661	113,778	25,309
8.	izloženosti prema retail-u	76,383	822	75,561	0	725	74,836	13,711
8.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza	436	305	131			131	91
8.2.	izloženosti prema fizičkim licima kod kojih nema valutne neusklađenosti	18,476	162	18,315	0	287	18,028	5,424
8.4.	izloženosti prema fizičkim licima sa valutnom neusklađenošću na koje se primjenjuje multiplikator 1,5	1,297	11	1,286	0	8	1,278	576
8.6.	izloženosti prema SME	56,174	344	55,830	0	430	55,399	7,619

8.8.	ukupna izloženost prema <i>retail-u</i>	75,947	517	75,430	0	725	74,705	13,620
9.	izloženosti obezbijedene stambenim nepokretnostima	2,159	31	2,128	0	2	2,126	144
9.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza			0			0	0
9.2.	izloženosti prema fizičkim licima kod kojih nema valutne neusklađenosti	943	18	924	0	0	924	74
9.2.1.	od čega: izloženosti nijesu IPRE	942	18	924			924	74
9.4.	izloženosti prema SME	1,133	12	1,121	0	2	1,119	68
9.4.1.	od čega: izloženosti nijesu IPRE	1,133	12	1,121		2	1,119	68
9.5.	izloženosti prema privrednim društvima	83	1	82	0	0	82	2
9.5.1.	od čega: izloženosti nijesu IPRE	83	1	82			82	2
9.7.	ukupne izloženosti obezbijedene stambenim nepokretnostima	2,159	31	2,128	0	2	2,126	144
10.	izloženosti obezbijedene poslovnim nepokretnostima	7,056	43	7,013	3	94	6,916	1,141
10.2.	izloženosti prema fizičkim licima kod kojih nema valutne neusklađenosti	1	0	1	0	0	1	0
10.2.1.	od čega: izloženosti nijesu IPRE	1		1			1	0
10.4.	izloženosti prema SME	5,561	23	5,538	3	94	5,441	843
10.4.1.	od čega: izloženosti nijesu IPRE	5,561	23	5,538	3	94	5,441	843
10.5.	izloženosti prema privrednim društvima	1,493	19	1,474	0	0	1,474	297
10.5.1.	od čega: izloženosti nijesu IPRE	1,493	19	1,474			1,474	297
10.7.	ukupne izloženosti obezbijedene poslovnim nepokretnostima	7,056	43	7,013	3	94	6,916	1,141
11.	ADC izloženosti	4,856	48	4,808	0	0	4,808	0
11.4.	od čega: izloženosti za finansiranje razvoja i izgradnje stambene nepokretnosti	4,856	48	4,808			4,808	0
11.6.	ukupne ADC izloženosti	4,856	48	4,808	0	0	4,808	0
12.	izloženosti sa statusom neizmirenja obaveza	472	339	133	0	0	133	93
13.	izloženosti prema institucijama i privrednim društvima koje imaju kratkoročnu kreditnu procjenu	0	0	0	0	0	0	0
IV	UKUPNE VANBILANSNE IZLOŽENOSTI	208,759	1,726	207,033	23	2,482	204,528	41,225
V	IZLOŽENOSTI / TRANSAKCIJE KOJE PODLIJEŽU KREDITNOM RIZIKU DRUGE UGOVORNE STRANE	1,292	0	1,292	0	0	1,292	646
2.	Derivati i transakcije s dugim rokom poravnjanja	1,292		1,292			1,292	646
VI	UKUPNE IZLOŽENOSTI	1,423,755	22,811	1,400,944	1,327	9,339	1,391,582	563,047

8. Podaci o izloženosti tržišnom riziku prema standardizovanom pristupu

NLB Banka AD Podgorica ne izdvaja kapitalne zahtjeve za izloženosti tržišnom i deviznom riziku.

9. Podaci o izloženosti riziku kamatne stope iz pozicija kojima se ne trguje

U tabeli u nastavku, u skladu sa članom 18 st.1 tač. 1 i 2 Odluke, Banka objavljuje podatke o promjeni ekonomske vrijednosti vlasničkih instrumenata na osnovu šest supervizorskih scenarija šoka iz člana 246 stav 5 Zakona za tekući i prethodni period javnog objavljivanja; kao i podatke o promjeni neto kamatnog prihoda izračunatoj na osnovu dva supervizorska scenarija šoka iz člana 246 stav 5 Zakona za tekući i prethodni period javnog objavljivanja.

Opis pozicije	Iznos 31.3.2026.	Iznos 30.6.2026.
Ekonomska vrijednost kapitala (EVE)		
Δ EVE u najgorem scenariju	-9,536	-6,352
Δ EVE stopa u najgorem scenariju	-8.41%	-5.63%
EVE u osnovnom i supervizorskim scenarijima šoka		
Nivo EVE u osnovnom scenariju	257,012	270,816
Δ EVE u scenariju: paralelni šok rasta	-9,536	-6,352
Δ EVE u scenariju: paralelni šok pada	1,235	-656
Δ EVE u scenariju: šok nagiba	-3,619	-133
Δ EVE u scenariju: šok izravnjanja	304	-503
Δ EVE u scenariju: šok rast kratkoročnih kamatnih stopa	-368	-1,899
Δ EVE u scenariju: šok pada kratkoročnih kamatnih stopa	-3,082	-1,068
Neto prihod od kamata (NII)		
Δ NII u najgorem scenariju	-4,001	-4,057
Δ NII stopa u najgorem scenariju	-3.53%	-3.60%
NII u osnovnom i supervizorskim scenarijima šoka		
Nivo NII u osnovnom scenariju	42,322	41,892
Δ NII u scenariju: paralelni šok rasta	3,750	3,738
Δ NII u scenariju: paralelni šok pada	-4,001	-4,057
Promjena tržišne vrijednosti (MV)		
MV u osnovnom i supervizorskim scenarijima šoka		
Nivo MV u osnovnom scenariju	-47,326	16,093
Δ MV u scenariju: paralelni šok rasta	8,283	2,324

Δ MV u scenariju: paralelni šok pada	-4,260	-2,589
Druge valute: Vrijednosti šokova		
Paralelni šok	225	225
Kratki šok	350	350
Dugi šok	200	200

10. Podaci o izloženosti pozicijama sekjuritizacije

NLB Banka AD Podgorica ne obavlja poslove sekjuritizacije, pa ne objavljuje informacije o takvim izloženostima.

11. Podaci o rizicima povezanim sa životnom sredinom, društvom i upravljanjem

Ukupan iznos izloženosti prema subjektima iz sektora fosilnih goriva

Na izvještajni datum Banka nije imala direktne izloženosti prema subjektima čija je osnovna djelatnost eksploatacija fosilnih goriva (ugalj, nafta i prirodni gas).

Način na koji kreditna institucija integriše utvrđene ESG rizike u poslovnu strategiju i procese, kao i u upravljanje rizicima

NLB Banka AD Podgorica doprinosi održivom finansiranju kroz uključivanje ESG rizika u poslovnu strategiju, okvir upravljanja rizicima i unutrašnje aranžmane upravljanja. Usvajanjem Politike održivosti NLB Grupe, NLB Banka AD Podgorica je implementirala glavne elemente održivosti u svoj poslovni model. Tri stuba održivosti kojima je posvećena NLB Grupa i NLB Banka AD Podgorica kao članica Grupe su: održivo finansiranje, doprinos društvu i održivo poslovanje. Odbor za održivost (eng. Sustainability Committee) NLB Grupe, nadgleda integraciju ESG rizika u poslovni model članica NLB Grupe, uključujući i NLB Banku AD Podgorica. Dakle, održivo finansiranje integriše ESG rizike u poslovne i investicione odluke sa ciljem trajne koristi klijentima i društvu u cjelini.

Pored posvećenosti principima UN-a Odgovornog bankarstva, NLB Banka je potpisala Okvirne sporazume sa EBRD-om i Ugovor o garancijama sa MIGA. Na osnovu toga NLB Grupa i NLB Banka kao njen sastavni dio su uspostavile mehanizam za ekološku i socijalnu provjeru aktuelnih ili potencijalnih zahtjeva za finansiranje uvažavajući MIGA i EBRD liste isključenja, kao i primjenljivih ekoloških i socijalnih zakona. Upravljanje ESG rizicima je uvršteno u ukupan proces odobravanja kredita, procjenu vrijednosti kolaterala i povezano upravljanje kreditnim portfoliom. Održivo finansiranje se sprovodi u skladu sa ESMS-om (eng. Environmental and Social Management System).

Nakon što je ranije Net Zero Banking Alliance (NZBA) u oktobru prešla na okvir zasnovan na smjernicama, klimatska strategija NLB Grupe ostaje nepromijenjena, čime se ponovo potvrđuje posvećenost Grupe postizanju neto-nulte emisije do 2050. godine. Strategija se zasniva na ciljevima utemeljenim na naučnim dokazima, transparentnom izvještavanju i tranzicionim planovima usklađenim sa Pariskim sporazumom. Relevantni ciljevi finansiranja integrisani su u Izjavu o apetitu za rizik NLB Grupe. Na toj osnovi, Grupa nastavlja sa naporima da, gdje god je izvodljivo, procijeni mogućnosti budućeg usklađivanja preostalog portfolija sa putanjama dekarbonizacije.

U početnom krugu ciljeva NZBA, NLB Grupa te shodno tome i NLB Banka AD Podgorica, se usredsredila na fosilna goriva, visoko energetske intenzivne sektore i druge sektore u kojima Banka ima znatne emisije i/ili izloženost (stambene hipoteke i komercijalne nekretnine). Ovi ciljevi su integrisani u Rizik apetit NLB Grupe.

Uopšteno, upravljanje ESG rizicima prati smjernice ECB i EBA, sa tendencijom njihove sveobuhvatne integracije u sve relevantne procese. ESG rizici ne predstavljaju novu kategoriju rizika, već jedan od pokretača rizika postojeće vrste rizika, kao što su kreditni rizik, rizik likvidnosti, tržišni i operativni rizik. Grupa ih integriše i upravlja njima u okviru uspostavljenog okvira za upravljanje rizicima u oblastima kreditnog, likvidnosnog, tržišnog i operativnog rizika. Takođe, Tranzicioni plan NLB Grupe opisuje kako NLB Grupa integriše klimatske i šire aspekte održivosti u svoj poslovni model, okvir za upravljanje rizicima, strukture korporativnog upravljanja i strateško donošenje odluka.

12. Podaci o agregatnoj izloženosti prema subjektima bankarstva u sjenci

Odredbе člana 21 Odluke se odnose na javno objavljivanje podataka o agregatnoj izloženosti prema subjektima bankarstva u sjenci nijesu primjenjive na NLB Banku AD Podgorica, s obzirom na to da Banka na izvještajni datum nema izloženosti prema subjektima bankarstva u sjenci.

13. Podaci o koeficijentu finansijskog leveridža

U skladu sa članom 23 st. 1 tač 1 i 2 Odluke, Banka u tabeli u nastavku dostavlja relevantne podatke o koeficijentu finansijskog leveridža na 30.6.2026 godine (vrijednosti su prikazane u 000 EUR).

Red. br.	OPIS POZICIJE	BILANSNE IZLOŽENOSTI			VANBILANSNE IZLOŽENOSTI								
		bruto izloženost	vrijednosna usklađivanja	neto izloženost	bruto izloženost	vrijednosna usklađivanja	neto izloženost	faktori konverzije					izloženost ponderisana faktorom konverzije
								0,1	0,2	0,4	0,5	1	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	izloženosti prema centralnim vladama ili centralnim bankama	74,760	754	74,006	20	0	20	14	0	0	6	0	4
2	izloženosti prema regionalnoj ili lokalnoj samoupravi	5,586	95	5,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	izloženosti prema subjektima javnog sektora	113	2	111	243	3	239	105	0	46	88	0	73
6	izloženosti prema institucijama	126,812	634	126,178	1,832	9	1,823	0	0	0	1,803	20	922
7	izloženosti prema privrednim društvima	106,100	1,770	104,330	116,174	735	115,439	62,099	0	270	53,070	0	32,853
8	izloženosti prema „retail“-u	348,513	4,927	343,586	75,947	517	75,430	34,694	0	20,364	20,372	0	21,801
9	izloženosti obezbijedene stambenim nepokretnostima	283,492	2,945	280,546	2,159	31	2,128	502	0	924	701	0	771
10	izloženosti obezbijedene poslovnim nepokretnostima	71,782	1,080	70,702	7,056	43	7,013	3,101	0	1	3,911	0	2,266
11	ADC izloženosti	15,438	201	15,238	4,856	48	4,808	4,808	0	0	0	0	481
12	izloženosti sa statusom neispunjavanja obaveza	12,024	8,677	3,348	472	339	133	1	0	6	125	0	65

16	izloženosti po osnovu ulaganja u kapital	13	0	13			0					0	
17	ostale stavke	169,071	0	169,071	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	UKUPNO	1,213,705	21,085	1,192,619	208,759	1,726	207,033	105,324	0	21,612	80,077	20	59,236

II	OPIS POZICIJE	IZNOS
1	derivati	1,292
1.3.	swopovi	1,292

III	UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI	1,253,147
-----	---------------------------------	------------------

IV	osnovni kapital	112,719
----	------------------------	----------------

V	KOEFICIJENT FINANSIJSKOG LEVERIDŽA	8.99%
---	---	--------------

14. Podaci o zahtjevu za likvidnost

U skladu sa članom 24 st. 3 Odluke, Banka u tabeli ispod objavljuje podatke o izvoru finansiranja, i to:

- 1) kvartalne podatke o pokazatelju neto stabilnih izvora finansiranja za svaki relevantni period javnog objavljivanja;
- 2) pregled iznosa raspoloživih stabilnih izvora finansiranja;
- 3) pregled iznosa zahtijevanih stabilnih izvora finansiranja.

Iznosi su u 000 EUR.

Opis pozicije	31.3.2026.				30.6.2026.			
	Iznos	Zahtijevani stabilni izvori finansiranja	raspoloživi stabilni izvori finansiranja	pokazatelj	Iznos	Zahtijevani stabilni izvori finansiranja	raspoloživi stabilni izvori finansiranja	pokazatelj
ZAHTIJEVANI STABILNI IZVORI FINANSIRANJA	1,226,909	640,642			1,305,222	663,568		
zahtijevani stabilni izvori finansiranja iz aktive centralne banke	135,264	0			140,651	0		
zahtijevani stabilni izvori finansiranja iz likvidne aktive	65,886	0			66,097	0		
zahtijevani stabilni izvori finansiranja iz HoV osim likvidne aktive	0	0			9	9		
zahtijevani stabilni izvori finansiranja iz kredita	883,701	608,308			954,842	631,543		

zahtijevani stabilni izvori finansiranja iz međuzavisne aktive	0	0		0	0	
zahtijevani stabilni izvori finansiranja iz aktive u okviru grupe na koje se primjenjuje povlašćeni tretman	0	0		0	0	
Zahtijevani stabilni izvori finansiranja iz derivata	549	549		771	771	
zahtijevani stabilni izvori finansiranja iz doprinosa garantnom fondu centralne druge ugovorne strane	0	0		0	0	
Zahtijevani stabilni izvori finansiranja iz druge aktive	40,436	26,046		39,717	25,576	
zahtijevani stabilni izvori finansiranja iz vanbilansnih stavki	101,074	5,740		103,134	5,669	
RASPOLOŽIVI STABILNI IZVORI FINANSIRANJA	1,118,002		950,884	1,188,175		983,250
raspoloživi stabilni izvori finansiranja iz stavki i instrumenata kapitala	137,577		137,577	137,680		137,680
raspoloživi stabilni izvori finansiranja iz depozita retail-a	650,317		613,902	672,297		634,731
raspoloživi stabilni izvori finansiranja od ostalih nefinansijskih klijenata (osim centralnih banaka)	220,362		125,785	225,568		128,016
raspoloživi stabilni izvori finansiranja iz operativnih depozita	0		0	0		0
raspoloživi stabilni izvori finansiranja iz obaveza i obavezujućih linija u okviru grupe na koje se primjenjuje povlašćeni tretman	0		0	0		0
raspoloživi stabilni izvori finansiranja od finansijskih klijenata i centralnih banaka	84,768		57,333	129,963		76,173
raspoloživi stabilni izvori finansiranja iz obaveza ako se druga ugovorna strana ne može utvrditi	0		0	0		0
raspoloživi stabilni izvori finansiranja iz međuzavisnih obaveza	0		0	0		0
raspoloživi stabilni izvori finansiranja iz drugih obaveza	24,978		16,288	22,667		6,650
pokazatelj neto stabilnih izvora finansiranja (NSFR)				148.43%		148.18%

15. Podaci o primjeni IRB pristupa na kreditni rizik

Banka na datum na koji se radi izvještaj o javnom objavljivanju nije primjenjivala IRB pristup u procesu regulatorne procjene adekvatnosti kapitala na polju kreditnog rizika.

16. Podaci u vezi primjene tehnika ublažavanja kreditnog rizika

Ukupna vrijednost izloženosti koja nije pokrivena prihvatljivom kreditnom zaštitom i ukupnu vrijednost izloženosti koja je pokrivena prihvatljivom kreditnom zaštitom nakon primjene korektivnih faktora, pri čemu se podaci iz ove tačke javno objavljuju odvojeno za kredite i dužničke hartije od vrijednosti, zajedno sa pregledom izloženosti u statusu neizmirenja obaveza (čl. 26 st. 1 tač.6 Odluke);

S aspekta kapitalne adekvatnosti po standardizovanom pristupu koji Banka primjenjuje, pod izloženošću koja je pokrivena prihvatljivom kreditnom zaštitom podrazumijevamo izloženosti koje su predmet kreditne zaštite u vidu garancije država ili banaka sa dodijeljenim rejtingom od strane priznate eksterne institucije ili su adekvatno pokrivena sa stambenom ili poslovnom nepokretnošću. Banka je na 30.6.2026. imala 348,722 hiljada eura bilansnih izloženosti (po odbitku ispravki vrijednosti / rezervacija) koje su adekvatno pokrivena prihvatljivom kreditnom zaštitom, dok je za 442,438 hiljada eura bilansnih izloženosti (po odbitku ispravki vrijednosti / rezervacija) s aspekta kapitalne adekvatnosti procijenjeno da nisu pokrivena prihvatljivom kreditnom zaštitom. U obračun nisu uzete pozicije novčanih sredstava i računi depozita kod centralnih banaka, izloženosti prema centralnoj vladi i centralnoj banci, jedinicama regionalne i lokalne samouprave, kao ni materijalna i ostala aktiva na koju se primjenjuje ponder od 100%. Izloženosti u statusu neizmjerenja obaveza

U dijelu vanbilansnih izloženosti, ocijenjeno je da su izloženosti (po odbitku ispravki vrijednosti / rezervacija i prije primjene faktora kreditne konverzije) u iznosu od 18,866 hiljada eura pokrivena prihvatljivom kreditnom zaštitom, dok izloženosti (po odbitku ispravki vrijednosti / rezervacija i prije primjene faktora kreditne konverzije) u iznosu od 173,947 hiljada eura nisu pokrivena prihvatljivom kreditnom zaštitom.

U nastavku je prikaz na 30.6. u 000 EUR:

BILANSNE IZLOŽENOSTI	neprihvatljiva kreditna zaštita	prihvatljiva kreditna zaštita
ukupna izloženost prema jedinicama regionalne ili lokalne samouprave	4,461	
ukupna izloženost prema subjektima javnog sektora	108	
ukupna izloženost prema privrednim društvima	94,451	
ukupna izloženost prema <i>retail</i>-u	325,083	3,896
ukupne izloženosti obezbijeđene stambenim nepokretnostima		274,029
ukupne izloženosti obezbijeđene poslovnim nepokretnostima		70,797
ukupne ADC izloženosti	14,945	
izloženosti sa statusom neizmirenja obaveza	3,390	
VANBILANSE IZLOŽENOSTI	neprihvatljiva kreditna zaštita	prihvatljiva kreditna zaštita

ukupna izloženost prema jedinicama regionalne ili lokalne samouprave	3	
ukupna izloženost prema subjektima javnog sektora	230	
ukupna izloženost prema privrednim društvima	112,032	2,518
ukupna izloženost prema <i>retail</i> -u	58,782	1,072
ukupne izloženosti obezbijeđene stambenim nepokretnostima		5,323
ukupne izloženosti obezbijeđene poslovnim nepokretnostima		9,952
ukupne ADC izloženosti	2,482	
izloženosti sa statusom neizmirenja obaveza	417	

Odgovarajući faktor konverzije i ublažavanje kreditnog rizika koje je povezano sa izloženošću i učestalost primjene tehnika ublažavanja kreditnog rizika sa efektom zamjene ili bez njega; iznos bilansnih i vanbilansnih izloženosti prema kategorijama izloženosti prije i poslije primjene faktora konverzije, i u vezi sa tim ublažavanja kreditnog rizika (čl. 26 st. 1 tač.7 i 8 Odluke)

Banka je na izvještajni datum primjenjivala faktore kreditne konverzije i tehnike ublažavanja kreditnog rizika na način propisan Odlukom o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija koja je u primjeni od 1.1.2026. Za interne potrebe Banka vrši mjesečni obračun adekvatnosti kapitala i stim u vezi primjenjuje tehnike ublažavanja kreditnog rizika, dok izvještaje o adekvatnosti kapitala prema regulatoru sačinjava i šalje kvartalno.

RED. BR.	OPIS POZICIJE	BRUTO IZLOŽENOST	(-) ISPRAVKE VRIJEDNOSTI / REZERVACIJE/ AVA / NEDOSTAJUĆE POKRIĆE NI ISPRAVKAMA	IZLOŽENOST UMANJENA ZA ISPRAVKE VRIJEDNOSTI / REZERVACIJE	TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA SA EFEKTIMA SUPSTITUCIJE NA IZLOŽENOST				IZLOŽENOST NAKON PRIMJENE TEHNIKA UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA
					NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA: PRILAGOĐENE VRIJEDNOSTI (Ga)	MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA	SUPSTITUCIJA IZLOŽENOSTI ZBOG SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA		
					(-) GARANCIJE I DRUGA JEMSTVA	(-) FINANSIJSKI KOLATERAL: JEDNOSTAVNA METODA	(-) UKUPNI ODBICI	UKUPNI DODACI (+)	
I	UKUPNE BILANSNE IZLOŽENOSTI KOJE PODLIJEŽU KREDITNOM RIZIKU	1,137,931	20,872	1,117,059	1,392	7,046	8,438	1,392	1,110,013

a.	od čega: novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	135,667	0	135,667			0		135,667
b.	od čega: krediti i potraživanja	907,195	20,269	886,926	1,392	7,046	8,438	1,392	879,880
c.	od čega: hartije od vrijednosti	66,212	603	65,609			0		65,609
d.	od čega: ostala finansijska sredstva			0			0		0
e.	od čega: investicije u pridružena društva, zavisna društva i zajedničke poduhvate po metodi kapitala			0			0		0
f.	od čega: ostalo	28,857	0	28,857			0		28,857
g.	od čega: iznos usklađivanja ponderisanih vrijednosti								
II	UKUPNE VANBILANSNE IZLOŽENOSTI KOJE PODLIJEŽU KREDITNOM RIZIKU	195,048	2,073	192,974	924	6,730	7,654	0	185,320
a.	od čega: garancije	77,420	1,157	76,263	428	3,362	3,791		72,472
b.	od čega: akreditivi	2,193	23	2,170	24	24	48		2,121

c.	od čega: kreditne obligacije	115,435	893	114,542	471	3,344	3,815		110,727
d.	od čega: ostale vanbilansne stavke			0			0		0
e.	od čega: iznos usklađivanja ponderisanih vrijednosti								

RED. BR.	OPIS POZICIJE	RAŠČLANJAVANJE POTPUNO PRILAGOĐENOG IZNOSA IZLOŽENOSTI VANBILANSNIH STAVKI PREMA FAKTORIMA KONVERZIJE						IZNOS IZLOŽENOSTI	IZNOS RIZIKOM PONDERISANIH IZLOŽENOSTI PRIJE PRIMJENE DODATNIH PONDERA	(-) PRILAGOĐAVANJE RIZIKOM PONDERISANOG IZNOSA IZLOŽENOSTI ZA DODATNI PONDER ZA SME	IZNOS RIZIKOM PONDERISANE IZLOŽENOSTI NAKON PRIMJENE DODATNOG PONDERA ZA SME I ZA INFRASTRUKTURNE PROJEKTE
		0	0.1	0.2	0.4	0.5	1				
I	UKUPNE BILANSNE IZLOŽENOSTI KOJE PODLIJEŽU KREDITNOM RIZIKU							1,081,156	517,751	25,077	492,674
a.	od čega: novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka							135,667	0		0
b.	od čega: krediti i potraživanja							879,880	480,848	25,077	455,771

c.	od čega: hartije od vrijednosti							65,609	13		13
d.	od čega: ostala finansijska sredstva							0	0		0
e.	od čega: investicije u pridružena društva, zavisna društva i zajedničke poduhvate po metodi kapitala							0	0		0
f.	od čega: ostalo							28,857	28,857		28,857
g.	od čega: iznos usklađivanja ponderisanih vrijednosti								8,033		8,033
II	UKUPNE VANBILANSNE IZLOŽENOSTI KOJE PODLIJEŽU KREDITNOM RIZIKU	93,034	0	0	17,692	74,593	0	44,374	39,027	6,188	32,838
a.	od čega: garancije					72,472		36,236	32,872	5,948	26,925
b.	od čega: akreditivi					2,121		1,061	945	176	769
c.	od čega: kreditne obligacije	93,034			17,692			7,077	5,049	65	4,985
d.	od čega: ostale vanbilansne stavke							0	0		0

e.	od čega: iznos usklađivanja ponderisanih vrijednosti								160		160
----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	-----

Iznos rizikom ponderisanih izloženosti i odnos tog iznosa rizikom ponderisanih izloženosti i vrijednosti izloženosti nakon primjene odgovarajućeg faktora konverzije i ublažavanja kreditnog rizika povezanog sa izloženošću, pri čemu se podaci iz ove tačke javno objavljuju zasebno za svaku kategoriju izloženosti (čl. 26 st. 1 tač.9 Odluke)

Prikaz podataka u skladu sa čl. 26 st. 1 tač 9 Odluke a 30.6.2026. je dat niže:

Kategorija izloženosti (BILANS)	RWA density
ukupna izloženost prema centralnim vladama i centralnim bankama	0.00%
ukupna izloženost prema jedinicama regionalne ili lokalne samouprave	20.00%
ukupna izloženost prema subjektima javnog sektora	100.00%
ukupna izloženost prema kreditnim institucijama	20.17%
ukupna izloženost prema privrednim društvima	85.78%
ukupna izloženost prema <i>retail</i> -u	75.84%
ukupne izloženosti obezbijeđene stambenim nepokretnostima	20.50%
ukupne izloženosti obezbijeđene poslovnim nepokretnostima	53.95%
ukupne ADC izloženosti	150.00%
izloženosti sa statusom neizmirenja obaveza	106.36%
ukupna izloženost po osnovu ulaganja u kapital	100.00%
ukupna izloženost prema ostalim stavkama aktive	16.60%
UKUPNE BILANSNE IZLOŽENOSTI	43.95%

Kategorija izloženosti (VANBILANS)	RWA density
ukupna izloženost prema centralnim vladama i centralnim bankama	0.00%

ukupna izloženost prema subjektima javnog sektora	100.00%
ukupna izloženost prema kreditnim institucijama	94.92%
ukupna izloženost prema privrednim društvima	98.05%
ukupna izloženost prema <i>retail</i> -u	75.71%
ukupne izloženosti obezbijedene stambenim nepokretnostima	20.00%
ukupne izloženosti obezbijedene poslovnim nepokretnostima	59.73%
izloženosti sa statusom neizmirenja obaveza	142.59%
UKUPNE VANBILANSNE IZLOŽENOSTI	86.85%

Iznos rizikom ponderisanih izloženosti prije i nakon priznavanja efekata ublažavanja kreditnog rizika na kreditne derivate, a ako je dobila odobrenje za primjenu sopstvenih LGD i faktora konverzija za izračun iznosa rizikom ponderisanih izloženosti, kreditna institucija posebno javno objavljuje podatke iz ove tačke za svaku kategoriju izloženosti na koje se primjenjuje to odobrenje i (čl. 26 st. 1 tač.10 Odluke).

Banka primjenjuje standardizovani pristup za sve kategorije rizika, pa se odredbe čl. 26 st. 1 tač.10 Odluke ne primjenjuju na nju.

17. Podaci u vezi primjene internih modela za tržišni rizik

NLB Banka AD Podgorica nije primjenjivala interne modele za tržišni rizik pa ne objavljuje informacije o takvim izloženostima.